


Mphato Wa R

DI KOPANTSWE

- Tsebotlhaka
- Numeresi
- Mabokgoni a bophelo




Ka Sepedi

1	Ka ga nna	2
2	Ka phapošingborutelo.....	12
3	Mmele wa ka.....	22
4	Go phela gabotse	32
5	Bagwera	42




Ditaelo tše di lego mabapi le disegwa
di kua morago ka pukung.



Go morutiši:

Barutwana ba swanetše go ithuta mošomo wa bona pele ba ka leka go feleletša mešongwana ya bona ka gare ga dipukutšhomo. Mohlala:

- Ge barutwana ba swanetše go dira sediko karabong ya maleba, e re ba thome ka go bea leswao karabong ya maleba.
Ba swanetše go botšisa morutiši gore na karabo ke ya maleba pele ba e ngwala ka dipukung tša bona.
- Ge mošongwana o nyaka gore barutwana ba latiše se sengwe, a ba dire bjalo ka menwana ya bona pele ba e ngwala.



Hle hlokomela: Barutwana ka moka ba mo dikgatong tša go fapania tša go tšwela pele. Ge o bona gore ba bangwe ba barutwana ba sa nyaka thušo ya go tšwetša pele mabokgoni a bona a go lekanyetša mmele, e re ba ithute go ngwala ka dipukung tša bona tša go ba le methalo go fihla ba kgona go ka ngwala gabotse ka go dipukutšhomo tša bona.

SEPEDI

Puku ya

I


Kotara ya !



Ka ga Nna




**Ke ka go Mphato
wa R**






Leina la ka ke:



Ke nna

mošemane



mosetsana

Ke nna

mosetsana

TEACHER: Sign


Date





A re direng

Thala seswantsho ka ga wena.



1.2



Leina la ka ke:



A re direng

Khalara palo ya maleba ya dikerese go laetša gore o na le
mengwaga ye mekae.



Ke na le mengwaga ye


5

6

7

TEACHER: Sign

Date



Kotara ya 1 – Beke ya 1–5

I.3




A re ngwaleng

Mamaretša semamaretšwa/stikara mafelong a maleba. Latela mothaladi ka monwana wa gago ka morago o o latele ka phensele.



Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.





Thuša mošemane go hwetša paesekele ya gagwe.




Thuša mosetsana go hwetša bolo ya gagwe.



Latela thapo ya khaete.



Otlela sefatanaga go ya sekolong gomme o boele gae ka sona.



Gore barutwana ba ithute gape le gape, dira gore
ba latele methaladi ya bona gammalwa ka go šomiša
mebala ya go fapano.



1.4



Ke kala bokae


A re ngwaleng




kg

Botelele bja ka ke bokae



cm



Mmala wa mahlo a ka



Mmala wa moriri wa ka



TEACHER: Sign

Date



1.5



A ne direng

Mamaretša semamaretšwa sa naledi go laetša seo o ratago go se dira.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.

Ke rata go:

<p>bina</p> 	<p>bala kanegelo</p> 
<p>bapala le bagwera ba ka</p> 	<p>bapala ka bolo</p> 
<p>aga ka dipoloko</p> 	<p>opela</p> 



1.6



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa selo seo o ratago go se dira.

Handwriting practice area for the sentence: Thala seswantšho sa selo seo o ratago go se dira.



Leina la ka ke:

Handwriting practice area for the sentence: Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date



Kotara ya 1 – Beke ya 1–5

1.7





Leina la ka ke:



A re ngwaleng

Nyalanya diswantšho.



1.8



Are baleng

Swaya poloko ye e nago le selo se I.

Phaphatha diatla gatee nako ye nngwe le ye nngwe ge o bona selo se I.



Ithute dinomoro.



TEACHER: Sign

Date

2




Ka phapošingborutelo



A re ngwaleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka
ga seo bana ba se dirago.
O rata go dira eng?





Leina la ka ke:

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.



TEACHER: Sign

Date



2.I





A re ngwaleng


Thala dithapo tša go kgokelwelwa
dipaluneng.

Ke palune efe ye e nago le thapo ye
kopana kudu?

Ke palune efe ye e nago le thapo ye telele
kudu?



Khalara dipalune ka bohubedu, botalamorogo le botalalerata.



2.2







A re ngwaleng

Hwetša difahlego tše di laetšago maikutlo a go swana le ao a bonalago mo go seswantšho sa mathomo.



A re direng

Bana ba ba lebeletše kae? Ka ntle le go retološa hlogo, dira gore mahlo a gago a lebelele ka thoko ye ba lebeletšego ka go yona.



TEACHER: Sign

Date

2.3






A re baleng

Dira sediko mo go dipoloko tše di nago le dilo tše 2.
Phaphatha diatla gabedi nako ye nngwe le ye nngwe ge o bona dilo tše 2.



Ithute nomoro gape le gape.















2.4



A re ngwaleng

Khalara dilo tše 2 mothalading wo mongwe le wo mongwe.



Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date

2.5




A re direng

O rwele eng ka mokotlaneng wa gago wa sekolo?
Mamaretša dimamaretšwa go tsenya dilo ka
mokotlaneng.



raba



A re ngwaleng

Ngwala leina la
gago mokotlaneng
wa dipuku.

Leina:



2.6




A re ngwaleng


Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.
Latela mothaladi ka monwana wa gago, ka morago o o latele
ka phensele.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.


Thuša nose go hwetša phago ya yona.




Thuša seswagwa go hwetša letangwana.



Thuša nonyana go hwetša sehlaga sa yona.



Thuša seketswana go fihla sehlakahlakeng.



Gore barutwana ba ithute gape le gape, e re ba
latele methaladi ya bona gape gammalwa ba
šomiša mebala ya go fapano.



TEACHER: Sign

Date

2.7




A re direng

Mamaretša semamaretšwa sa naledi go laetša gore o rata go dira eng kua sekolong.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.

Ke rata go:

<p>penta</p>  	<p>thala</p>  
<p>sepedišana le mogwera ge re eya sekolong</p>  	<p>bala kanegelo</p>  
<p>bala</p>  	<p>sega diswantšho</p>  



2.8



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa selo seo o ratago go se dira kua sekolong.



Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date


3


Mmele wa ka



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga
seo bana ba se dirago.





Na o tseba mo hlogo ya gago, magetla, mangwele le menwana di lego gona?

Sielanang gomme le šupe ditho tša mmele gomme o botše mogwera wa gago gore ke eng.

Ke setho sefe sa mmele se e lego se tee se o nago le sona?

Ke ditho dife tša mmele tše pedi tša go swana tše o nago le tšona?



A re boleleng




Leina la ka ke:

TEACHER: Sign


Date

3.I



A re ngwaleng

Šupa hlogo ya gago, matsogo, maoto le mmele.
Thala seswantšho ka ga wena.



7



Ngwala leina la gago gomme o phaphathe matsogo mo go nago le mošito.



Leina la ka ke:




3.2



A re ngwaleng

Sega gomme o mamaretše matsogo le maoto go feleletša
seswantšho se. Ka morago o khalare seswantšho sa gago.






A re opeleng



Hlogo, magetla
Sehuba le letheka
Mangwele le menwana
Mangwele le menwana

Mahlo, ditsebe
Molomo le nko
Marama le seledu
Marama le seledu



TEACHER: Sign _____ Date _____

3.3



A re direng

Ema bjalo ka mošemane le mosetsana mo diswantšhong tše.
Laetša seatla sa gago sa mmagoja ka morago o laetše sa nngele.
Kiba ka lenao la mmagoja gomme ka morago o kibe ka la nngele.



seatla sa
nngele

mošemane



seatla sa
mmagoja



lenao la
nngele



lenao la
mmagoja

3.4



Leina la ka ke:

mosetsana

pele



seatla sa
mmagoja



seatla sa
nngele



lenao la
mmagoja




lenao la
nngele

TEACHER: Sign

Date

3.5



A re ngwaleng

Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.
Latela methaladi ka monwana wa gago gomme ka morago
o o latele ka phensele.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.



Thuša ngwana go hwetša thedibere.



Thuša mpša go hwetša lerapo la yona.



Thuša Ann go hwetša puku ya gagwe.



Thuša ngwana go abulela go mmagwe.




Gore barutwana ba ithute gape le gape, e re ba
latele methaladi ya bona gape gammalwa ba
šomiša mebala ya go fapani.

3.6



A re ngwaleng

Latela seatla sa gago sa go hloka
maatla ka morago o bale menwana
ya gago.



Ka morago o šomiše setlotšamelomo goba pente go gatiša menwana ya gago.

--	--	--	--	--

TEACHER: Sign

Date

3.7



A re direng

Dira se bana ba ba se dirago.

matsogo
mathekeng



swara dikhuru tša
gago



swara leoto le tee



swara legetla le
tee

phutha matsogo
a gago



swara mpa ya
gago



swara nko ya gago



swara menwana
ya gago



emiša
matsogo




swara hlogo
ya gago



swara magetla a
gago



emiša letsogo la
gago



3.8






Leina la ka ke:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se sa swanego le tše dingwe
mothalong wo mongwe le wo mongwe. Botša mogwera wa gago gore
ke ka lebaka la eng seswantšho se se sa swane le tše dingwe.



TEACHER: Sign

Date

Go phela gabotse

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong a
maleba.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele gore ngwana yo
mongwe le yo mongwe o dira eng gore a hlweke.



Leina la ka ke:



TEACHER: Sign



Date

4!



A re ngwaleng

Latela mothaladi o hwetše gore bana ba
ba dira eng gore ba dule ba hlwekile.



4.2



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa seo o se dirago gore o dule o hlwekile.

(Large red dotted border box for handwriting practice.)



Leina la ka ke:

(Yellow dotted border box for handwriting practice.)

TEACHER: Sign

Date

4.3



Leina la ka ke:




A re ngwaleng

Na o kgona go bona sesepe sa meno mo go
seswantšho se?

Se khalare ka bohubedu.

Latela methaladi gomme o bale gore ke dilo
dife tše dingwe tše o di bonago.



4.4



A re ngwaleng

Hlaramolla phasele gomme o e age gape.





4.5

This form is currently empty. Please fill it out to receive your grade.

4.6



A re direng

Sega diswantšho tše mo methalong ya marontho ka morago o di
bee ka tatelano ya maleba.



4.7



Leina la ka ke:



A re direng

Ngwala dinomoro tše ka tatelano ya maleba.

N

N

m

m


4.8






A re baleng

Bala gore go na bokae bja selo se sengwe le se sengwe
se se lego gona.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.



Ithute go ngwala 3.



TEACHER: Sign

Date

5

Bagwera



Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.

O na le mogwera wa go loka?
Mogwera wa go loka ke wa mohuta mang?
O bapala papadi ya mohuta mang le
mogwera wa gago?

A re boleleng



Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date

5.I






A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se swanago le seswantšho sa mathomo mothalong wo mongwe le wo mongwe.



A re ngwaleng

Latela dibopego gomme o
di khalare go swana le
diswantšho tše.



5.2



A re direng

Dira se bana ba ba se dirago.

dula		 tshela	tshela kgati	
kitima		 tabogataboga	bina	
kgokologa			sepela	

TEACHER: Sign

Date

5.3



A re ngwaleng

Khalara seswantšho se.
Kopiša mebala ye e lego mo go
seswantšho se sennyane.






5.4



A re direng

Latela methaladi gore o
hwetše diaparo tše ba di
ratago gomme o khalare
palune go swana le tšona.



Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date

5.5




A re boleleng

O rata go dira eng ge e le selemo?
O apara eng ge go fiša?

Mamaretša
dimamaretšwa
dikgobeng tša maleba.
Khala ra diapola tše 3,
dinose tše 3, ditamat
tše 3 le letšatši.

Ke selemo



5.b



A re ngwaleng

Dira sediko mo go diswantšho tšeо di laetšago seo o ratago go se
dira ge e le selemo.



Ngwala leina la gago gomme o phaphathe mo go lego mosito.



Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date

5.7




A re direng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka fao
boso bo fapanago ka gona. Bolela seo bana ba
se dirago le gore ba apere eng.

Mamaretša
semamaretšwa/
stikara mafelong
a maleba.

fiša




5.8



A re direng

Dira sediko, ka bohubedu go diaparo tše o di aparago ge go fiša, gomme tše o di aparago ge go tonya ka botalalerata.

tonya



TEACHER: Sign

Date



Disegwa



Diphaphethe tša menwana:

Kgetha phoofolo e l gomme o ngwale tlhaka ya mathomo ya leina la gago mo go sekhipha sa yona. Ka morago o ngwale ditlhaka tša mathomo tša maina a bagwera ba gago ba 4 mo go tše dingwe.




Phasele ya dinomoro:

Sega mo go methalo ya marontho go dira dikarata tša go nyalanya dinomoro. Ka morago o nyalanye diswantšho le dinomoro tša maleba, goba le palo ya maleba ya marontho. O ka no šomiša dibopego gore di go thuše.



Papadi ya go elelwa:

Hlakahlakanya dikarata gomme o di pake godimo ga tafola, o di ribegile. Ka morago ga moo o phethole dikarata, tše pedi ka nako e tee. Ge di nyalana, o ka di beela ka thoko. Ge di sa nyalelane gona di bušetše. Bona ge eba o ka gopola gore o di beile kae. Wa mathomo wa go hwetša diphere tša di nyalelanago ke mofenyi. Le ka raloka le sekaki ka tšona dikarata tše.



Diphooftlo tša go dirwa ka dithoeleterolo:

Nyaka dithoeleterolo tše di fedilego. Seg a dikhutlonne, ka morago o mamaretše ditsekana tša dikhutlonne tše kgolo go dikologa dithoeleterolo go khupetša ditshupu. Bjale, sega hlogo gomme o e mamaretše mo go dirolo kua godimo. Šomiša dimamaretšwa tša diphooftlo gomme o mamaretše sefahlego mo hlogong go ya le ka mo o ratago ka gona. Mamaretša matsogo, maoto le mosela mo go phoofolo ye nngwe le ye nngwe ye e lego mo go dirolo. O ka no thala le go ipopela diphooftlo tša gago.

Dira dipuku t̄sa manyokenyoke.
Di phuthe mo go mothalo wo mokoto
gomme o di sege methalong ya marontho.

3




tharo



hlapi

2



pedi



katse




tee



mpša

Dinomoro




Diruiwaratwa




mokgaritswana




nne



nonyana




ħlano




hemsta





tshela



mmutlanyana



šupa



DISEGWA TŠAKA



A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o
mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa.
Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša
timela.

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

SEPEDI PUKUTŠHOMO

E booleditswe
ebile e sepelelana
le CAPS



Mphato wa R PUKUTŠHOMO YA 1

Leina:

Phapoši:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Puku ya
I
kotara ya!



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 1
TERM 1
ISBN 978-1-4315-0694-1
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 506941

Dipukutšomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišio di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1. ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bakgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bakgoni bja tša mmetsa, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešia bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšwetša pele mabokgoni a le dikgopolole bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešia gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešia tswalano magare ga mantšu le diswantšo tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiva ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwaa wo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalana ya tšišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebela la go swana. Dipukutšomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebela lebela leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona go kgonagalo; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tla a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetsi le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyanne ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 1
TERM 1
ISBN 978-1-4315-0694-1
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



KHALENTARA YA LETZATZI LA MATSWALO

Alfabete



Aa



Bb



Cc



Dd



Ee



Ff



Gg



Hh



Ii



Jj



Kk



Ll



Mm



Nn



Oo



Pp



Qq



Rr



Ss



Tt



Uu



Vv



Ww



Xx



Yy



Zz



Pherekong



Dibokwane



Hlakola



Moranang



Mopitlo



Mosegamanye



Phupu



Lewedzi



Augosetose



Diphalane



Dibatsele



Manthole



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Third edition published in 2015

ISBN 978-1-4315-0694-1

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.